

UGOVOR

o nabavci i isporuci putničkih vozila za potrebe javnih zdravstvenih ustanova

zaključen u Sarajevu dana, 02.09.2022. godine između:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,
sa sjedištem u Sarajevu, ulica Džemaludina Čauševića broj 1,
ID broj: 4200664400000
Telefon: 033/562-106, Fax: 033/562-243,
koju zastupa Prof.dr Haris Vranić, Ministar (u daljem tekstu: Kupac),
i

Blok d.o.o. Sarajevo
sa sjedištem u Sarajevu, ulica Dzemala Bijedića 253
ID broj: 4200995000001 PDV broj: 200995000001
Telefon: 033 282 003 Fax: 033 282 000 e-mail: danijel.despotovic@blok.ba
koga zastupa Danijel Despotović, direktor (u daljem tekstu: Dobavljač)

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka robe za putnička vozila za potrebe javnih zdravstvenih ustanova provedeno putem otvorenog postupka javne nabavke broj i to:
Tri (3) putnička vozila u skladu sa tehničkim specifikacijama iz Tenderske dokumentacije

i
Ponuda Dobavljača br. 761/22 od 26.08.2022. god koja je dostavljena u postupku javne nabavke, putem otvorenog postupka čini sastavni dio ovog Ugovora, sa tim da se zbog obimnosti iste, uz ugovor fizički vežu samo dokumenti iz ponude koji se odnose na osnovne komercijalne i tehničke elemente ugovora.

CIJENA

Član 2.

Cijena koju će Kupac isplatiti Dobavljaču za robe iz člana 1. Ugovora iznosi:

Cijena bez PDV-a: 122.700,00 KM;
Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 20.559,00 KM;
UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 143.559,00 KM
(slovima: stotinučetrestrihiljadepetstotinapedesetdevet i 00/100 KM).
Paritet: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,
sa sjedištem u Sarajevu, ulica Džemaludina Čauševića broj 1

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Plaćanje će se izvršiti u roku do 60 dana od dana zaprimanja fakture za isporučenu robu putničkih vozila za potrebe javnih zdravstvenih ustanova, iz člana 1. ovog Ugovora, koji u svom prilogu obavezno ima potpisan originalan račun za predmetnu nabavku bez primjedbi i otpremnice o isporuci u rad vozila, sve potpisano od strane ovlaštene osobe koje odredi Ugovorni organ.
Plaćanje se obavlja na žiroračun Dobavljača broj računa: 3060002902902480 kod ADDIKO BANK D.D Sarajevo.
Kupac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Ukupna plaćanja Dobavljaču bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke.

Dobavljač je dužan izdati/sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuju Kupca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

ROK ISPORUKE I UGRADNJE

Član 4.

Rok isporuke ne može biti duži od 30 (trideset) dana. Pod isporukom se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti, u skladu sa Tehničkim specifikacijama koje su predmet nabavke.

Mjesto izvršenja obaveza Dobavljača je Kanton Sarajevo, i to:

Lokalitet: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, Sarajevo, 71 000. ili lokacija koju odredi Kupac, na bilo kojem mjestu na području Kantona Sarajevo.

Kupac se obavezuje isplatiti cijenu i preuzeti isporuku ugovorenu predmetnu nabavku onako kako je predviđeno ovim ugovorom. Kupčeva obaveza preuzimanja isporuke općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuju da bi omogućio Dobavljaču izvršiti isporuku.

VIŠA SILA

Član 5.

Ako slučaj više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku slučaja više sile, o vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od dva dana od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogođena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obavještenja.

Pod višom silom, u smislu prethodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i dještvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom.

Kao slučajevi više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna dještva, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglasi kao slučajeve više sile.

Za vrijeme trajanja više sile obaveze ugovornih strana po ovom ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe Ugovora o ugovornoj kazni, sa tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile.

Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 15 dana, ugovorne strane će se sporazumijeti o daljnoj sudbini Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne sporazumiju o sudbini ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE

Član 6.

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke vozila koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Dobavljač odgovara i za one materijalne

nedostatke koji se pojave nakon prelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir. Šta se podrazumijeva pod neznatnim materijalnim nedostatkom zajednički / komisijski utvrđuju Kupac i Dobavljač. U obavijesti o nedostatku vozila. Kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati Dobavljača da pregleda vozilo. Ako obavijest o nedostatku koju je Kupac blagovremeno poslao Dobavljaču preporučenim pismom, telefaksom, e-mailom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopšte ne stigne prodavatelju smatra se da je Kupac izvršio svoju obavezu da obavijesti Dobavljača. Nedostatak postoji ako ugovorena / isporučena predmetna nabavke/ nema svojstva i odlike koje su izričito određene ovim ugovorom. Dobavljač odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

GARANTNI ROK

Član 7.

Garantni period na koji se Dobavljač obavezuje u pogledu ugovorene predmetne nabavke počinje teći od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu vozila. Na osnovu izjave o garantnom roku kojim proizvođač vozila garantuje ispravno funkcionisanje iste. Kupac ima pravo, ako vozilo ne funkcioniše ispravno, zahtijevati kako od Dobavljača da iste popravi u određenom roku ili, ako to ne učini, da mu mjesto nje isporuči vozilo koja funkcionira ispravno. U slučaju manjeg popravka, garantni rok se produžava onoliko koliko je Kupac/korisnik bio lišen upotrebe. Međutim, kada je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, garantni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene predmetne nabavke. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio vozila, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

Dobavljač se obavezuje na garantni period od potpisivanja zapisnika o kvantitativnom prijemu vozila bez primjedbi i to u skladu sa zahtjevima iz Priloga 3 na sljedeće:

- a) Garancija na minimalno 24 mjeseca od dana isporuke i to za vitalne sklopove: motor, mjenjač, diferencijal, upravljački i kočioni sistem, elektro instalacija, vjetrobranska stakla, zaštitna stakla, klima,
- b) Garancija na minimalno 12 mjeseci na ostale dijelove-sklopove vozila koji su definisani opštim uslovima garancije;

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8.

Ukoliko dobavljač ne dostavi безусловnu garanciju za uredno izvršenje ovog Ugovora u roku od 10 dana od dana obostranog potpisivanja, ovaj Ugovor se smatra apsolutno ništavnim.

UGOVORNA KAZNA, ZATEZNA KAMATA

Član 9.

U slučaju kašnjenja u isporuci predmetne nabavke Kupac će zaračunati i naplatiti Dobavljaču na ime ugovorne kazne iznos od 1 % ukupne vrijednosti nabavke čija isporuka kasni za svaki puni dan zakašnjenja počev od prvog dana docnije do maksimalnih 10 %, ukupne vrijednosti / cijene Ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Kupac ne može zahtijevati ugovornu kaznu ako je primio ispunjenje obaveze, a nije bez odlaganja pismeno saopštio Dobavljaču da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Na zakašnjela plaćanja Dobavljač će zaračunavati Kupcu zatezne kamate prema primjenjivom / pozitivnom propisu.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Član 10.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka.

PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne sa primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog ugovora.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 12.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava (1) ovog člana, ugovara se nadležnost suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

OSTALE ODREDBE

Član 13.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 14.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivat će ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

Član 15.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Blok d.o.o

Direktor

Danijel Despotović

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajeva

Ministar

Prof. dr. Haris Vranić

Proj. 40-33-28689-10/22

OBRAZAC ZA PONUDU

Broj nabavke: 10-33-28689/22

Broj obavještenja sa Portala JN: 1332-1-1-18-3-10/22

UGOVORNI ORGAN: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo

Adresa ugovornog organa: Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1, Sarajevo 71 000

PONUDAČ: BLOK D.O.O. SARAJEVO ; ID: 4200995000001
(Upisuje se naziv ponuđača i ID broj ponuđača)

Adresa ponuđača: DŽEMAL BIJEĐIĆA BR. 253, 71210 MIĐEŽA - SARAJEVO

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podgovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime	DANIJEZ BEŠPOTOVIĆ
Adresa	DŽEMAL BIJEĐIĆA 253
Telefon	033/282-003
Faks	033/282-000
E-mail	DANIJEZ.BESPOTOVIC@BLOK.SA

IZJAVA PONUDAČA:

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, Broj obavještenja o nabavci 1332-1-1-18-3-10/22..., dana 27.07.2022. dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. 10-33-28689/22 (broj nabavke koju je dao ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba, u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
Naziv roba (sa količinama, ukoliko je primjenjivo)



3. Cijena naše ponude za (bez PDV-a.) je 122.700,00 KM.
 Popust koji dajemo na cijenu je 0,00 KM.
 Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je 122.700,00 KM.
 PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) 20.859,00 KM.
 Ukupna cijena za ugovor je 143.559,00 KM.
 (Slovima: ~~STOTI I UČETI DESETI HILJADI DESETI STOTI I DESETI DESET~~ 00/100 KM).

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Ova ponuda važi DEVEDSET (90) DANA (broj dana ili mjeseci se upisuju i broječno i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima) računajući od isteka roka za prijem ponuda tj. do (28./11./2022...) (datum).
5. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:
 a) dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, ekonomske i finasijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: DANIJEZ DESAČOVIĆ

Potpis ovlaštene osobe: [Redacted]

Mjesto i datum: SARAJEVO 26.02.2022./

Pečat preduzeća: [Redacted]

Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija:
 [Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____




14.

- 18. _____
- 19. _____
- 20. _____
- 21. _____
- 22. _____
- 23. _____
- 24. _____
- 25. _____
- 26. _____
- 27. _____
- 28. _____
- 29. _____
- 30. _____

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: DANIJELO DESAČOVIĆ

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: 250, 26.08.2022.

Pečat preduz. 

15.



OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE

Prilog 2.

Nabavka putničkih vozila za potrebe javnih zdravstvenih ustanova

Naziv dobavljača: BLOK D.O.O. SARAJEVO

Ponuda br.: 761/22

1	2	3	4	5
Rd. broj	Opis predmetne nabavke	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a u KM	Ukupna cijena bez PDV-a u KM
1.	Putničko vozilo za potrebe javnih zdravstvenih ustanova	3	40.909,00	122.700,00 KM
Ukupna cijena bez PDV-a				122.700,00 KM
Popust				0,00 KM
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a				122.700,00 KM
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom)				20.559,00 KM
Ukupna cijena za ugovor sa PDV-om				143.559,00 KM
Slovima <u>STOTINUČETRODESAT I HLAVDE PET STOTINA</u> KM				
<u>PEKSET DESET 00/100</u>				

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti isporučiocu. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. Ponuđač je dužan da u cijenu svoje ponude ukalkuliše sve troškove vezene za predmetnu nabavku.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispraviti.

Datum: 26.08.2022

